t86_tdlat_2 (TMLi9F3S3vVpDECE87XjsWf3yfS1Ecy1Fu7)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4\_tdlat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_tdlat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $g3\_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v10\_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v15\_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v16\_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3\_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3\_tdlat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_tdlat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3\_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u2\_lattices : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_lattices : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)\ X0)))))\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)\ X0)))))\Rightarrow(\forall X3.\forall X4.\forall X5.(g3\_lattices\ X0\ X1\ X2 = g3\_lattices\ X3\ X4\ X5)\Rightarrow((X0 = X3)\wedge((X1 = X4)\wedge(X2 = X5)))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0))\Rightarrow((\neg v2\_struct\_0\ (k4\_tdlat\_1\ X0))\wedge((v10\_lattices\ (k4\_tdlat\_1\ X0))\wedge((v15\_lattices\ (k4\_tdlat\_1\ X0))\wedge((v16\_lattices\ (k4\_tdlat\_1\ X0))\wedge(l3\_lattices\ (k4\_tdlat\_1\ X0)))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k3\_tdlat\_1\ X0))\wedge((v1\_funct\_2\ (k3\_tdlat\_1\ X0)\ (k2\_zfmisc\_1\ (k1\_tdlat\_1\ X0)\ (k1\_tdlat\_1\ X0))\ (k1\_tdlat\_1\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ (k3\_tdlat\_1\ X0)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k1\_tdlat\_1\ X0)\ (k1\_tdlat\_1\ X0))\ (k1\_tdlat\_1\ X0)))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k2\_tdlat\_1\ X0))\wedge((v1\_funct\_2\ (k2\_tdlat\_1\ X0)\ (k2\_zfmisc\_1\ (k1\_tdlat\_1\ X0)\ (k1\_tdlat\_1\ X0))\ (k1\_tdlat\_1\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ (k2\_tdlat\_1\ X0)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k1\_tdlat\_1\ X0)\ (k1\_tdlat\_1\ X0))\ (k1\_tdlat\_1\ X0))))))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)\ X0)))))\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)\ X0))))))\Rightarrow((v3\_lattices\ (g3\_lattices\ X0\ X1\ X2))\wedge(l3\_lattices\ (g3\_lattices\ X0\ X1\ X2))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0))\Rightarrow(k4\_tdlat\_1\ X0 = g3\_lattices\ (k1\_tdlat\_1\ X0)\ (k2\_tdlat\_1\ X0)\ (k3\_tdlat\_1\ X0)) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3\_lattices\ X0)\Rightarrow((v3\_lattices\ X0)\Rightarrow(X0 = g3\_lattices\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u2\_lattices\ X0)\ (u1\_lattices\ X0))) \tag{7}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0)))\Rightarrow(u1\_struct\_0\ (k4\_tdlat\_1\ X0) = k1\_tdlat\_1\ X0)$$